

NOVA BANKA AD BANJA LUKA
KRALJA ALFONSA XIII br. 37a
78 000 Banja Luka

INFORMACIONI LIST

Vrsta usluge	Transakcioni račun u KM - strana fizička lica
Namjena	Tekući račun je račun koji Banka otvara fizičkim licima koja ostvaruju redovan mjesečni priliv sredstava po osnovu zarada, penzija, stipendija.
	Korisnik putem ovih računa prima uplate i vrši isplate u granicama raspoloživog salda na računu.
Trajanje ugovora	Ugovor se zaključuje na period do 31.12. tekuće godine, nakon čega se automatski produžava do 31.12. u narednoj godini.
Dodatne pogodnosti	Korisnici mogu bezgotovinski vršiti plaćanja bez naknade sa računa na račun unutar istog klijenta.
Uslovi otvaranja	Račun može otvoriti strano fizičko lice u svrhu:
	• obavljanja samostalne djelatnosti,
	• zasnivanja radnog odnosa,
	• kupoprodaje nekretnine,
	• osnivač ili vlasnik vlasničkog udjela u privrednom društvu u BiH,
	• jednokratne neoporezive uplate i isplate (stara devizna štednja, štedni ulog i sl.).
	• drugi razlozi.
	Banka na osnovu ličnog Zahtjeva za otvaranje računa i dokumentacije koja je potrebna u skladu sa zakonom, drugim propisima i aktima Banke otvara i vodi tekući račun.
Visina nominalne kamatne stope	Nominalna kamatna stopa iznosi 0%. Na sredstva na tekućem računu Banka ne obračunava i ne isplaćuje kamatu Korisniku.
Informacije u slučaju docnje	Republika Srpska i Brčko Distrikt - Ako Korisnika paketa naknada za paket dovede u nedozvoljen minus po tekućem računu, na dospelu a neizmirenu obavezu, Banka će za period kašnjenja Korisniku zaračunati zateznu kamatu na dospjele obaveze po stopi od 10,95%. Zatezna kamata se obračunava od dana dospelosti obaveza do dana njenog izmirenja.
	FBiH - Zatezna kamatna koja će se obračunavati u slučaju kašnjenja u izmirenju obaveza korisnika paketa iznosi 10% na godišnjem nivou i ista se obračunava od dana dospelosti obaveza do dana njenog izmirenja.
Odustajanje od ugovora	Korisnik ima pravo da odustane od zaključenog Ugovora, bez navođenja razloga za odustanak, u roku od 14 dana od dana zaključenja Ugovora. Korisnik je dužan da o svojoj namjeri da odustane od Ugovora obavjestiti Banku u pisanoj formi na način kojim se potvrđuje prijem obavještenja, pri čemu se datum prijema tog obavještenja smatra datumom odustanka od Ugovora.
Nacrt Ugovora	U pregovaračkoj fazi Korisnik ima pravo da na svoj zahtjev dobije besplatan primjer nacrtu Ugovora, izuzev ako Banka u vrijeme podnošenja zahtjeva Korisnika ocijeni da ne postoje uslovi za zasnivanje odnosa s Korisnikom u konkretnom pravnom poslu.
Odredbe informacionog lista primjenjuju se u periodu do 31.12. godine u kojoj je isti zaključen.	

Informativni pregled usluga i naknada za usluge povezane sa platnim računom

Redni broj	Naziv usluge	Naknade
1. Opšte usluge povezane sa platnim računom		
1. 1.	Vođenje platnog računa (tekući račun): U okviru platnog računa (tekućeg) moguće je koristiti sljedeće usluge i proizvode: - SMS uslugu; - Izvod e-mail; - Trajni nalog - Visa Classic debitnu karticu; - Mastercard World debitnu karticu; - Visa Gold debitna kartica <i>*Fizička lica nerezidenti, čiji je osnov za otvaranje tekućeg računa mjesečni priliv po osnovu plate kod poslodavca u BiH, mogu podnijeti zahtjev za izdavanje debitne kartice, elektronskog i mobilnog bankarstva ili za otvaranje paketa računa, a koji ne uključuje kreditne proizvode.</i>	- Otvaranje platnog računa – bez naknade; - Tekući račun – 2,00 KM mjesečno; - Studenti i učenici – 0,50 KM - mjesečno; - Invalidi i korisnici socijalnih primanja – 0,50 KM - mjesečno; - Penzioneri – 1,00 KM - mjesečno; <i>*Ukoliko klijent ima aktivan paket račun, vođenje računa se naplaćuje u cijeni koštanja paketa</i>
	Vođenje osnovnog platnog računa U okviru osnovnog platnog računa moguće je koristiti sljedeće usluge: - Trajni nalog; - Prenos sa računa na račun (sa računa jednog FL na račun drugog FL i FL/PL) ukupno 7 transakcija mjesečno, pojedinačne vrijednosti do 100 KM (izuzev transakcija po osnovu troškova za usluge koje se koriste kod Banke). U navedenih 7 transakcija se ubrajaju one transakcije koje Banka naplaćuje prema troškovima iskazanim pod tačkom 2.1. i/ili Tarifama naknada za proizvode i usluge u poslovima sa stanovništvom, kao transakcije UPP-a izvršene bezgotovinskim prenosom sredstava u poslovnica Banke, putem trajnog naloga ili digitalnim bankarstvom Smart Nova.. Ukoliko Klijent ima aktivne trajne naloge koji se izvršavaju periodično na mjesečnom nivou, isti se prioritarno obračunavaju u broj transakcija po ovoj pogodnosti; - Mastercard World debitnu karticu; - SMS uslugu; - Izvod e-mail; - Elektronsko i mobilno bankarstvo (SMART NOVA)	- Otvaranje osnovnog platnog računa – bez naknade; - Socijalno osjetljiva kategorija (RS) – 1,50 KM; - Ostali (RS; FBiH) – 6,99 KM.

1.2.	Elektronsko bankarstvo (SMART NOVA)	- Aktiviranje usluge – bez naknade; - Mjesečno vođenje – 2,50 KM; - Mjesečno vođenje u okviru paket računa – bez naknade.
1.3.	Mobilno bankarstvo (SMART NOVA)	- Aktiviranje usluge – bez naknade; - Mjesečno vođenje – 2,50 KM; - Mjesečno vođenje u okviru paket računa – bez naknade.
2. Bezgotovinske platne transakcije (izuzev transakcija platnim karticama)		
2.1.	Bezgotovinski prenos novčanih sredstava u konvertibilnim markama	- Sa računa na račun unutar Banke (sa računa jednog FL na račun drugog FL i FL/PL – interni prenos) – po transakciji: • do 1.000,00 KM – 1,00 KM; • preko 1.000,01 KM - 1,50 KM. - Sa računa na račun unutar Banke (lični računi) – bez naknade. - Sa računa na račun u drugoj banci (eksterni prenos) – po transakciji: • do 100,00 KM – 1,20 KM; • 100,01 KM – 500,00 KM – 2,00 KM; • 500,01 KM – 1.000,00 KM - 3,00 KM; • 1.000,01 KM – 2.000,00 KM - 3,20 KM; • 2.000,01 KM – 10.000,00 KM- 4,00KM; • preko 10.000,00 KM i svi nalozi sa oznakom HITNO - 7,00 KM.
2.2.	Bezgotovinski prenos novčanih sredstava sa deviznog računa	- Kursna lista Nove banke, primjenjuje se kurs za efektivu.
2.3.	Trajni nalog	- Uspostavljanje odnosno korišćenje usluge – bez naknade; - Sa računa na račun u okviru Banke (po transakciji): • sa računa klijenta na račun drugog klijenta FL/PL – 0,60 KM; • sa računa na račun istog klijenta FL (rata, kredita, minim.uplata, oročenje i sl. uplate) – bez naknade; - Sa računa na račun u drugoj banci (po transakciji): • do 300,00 KM - 0,80 KM; • 300,01 KM – 500,00 KM - 1,30 KM; • 500,01 KM – 1.000,00 KM - 1,50 KM; • 1.000,01 KM – 2.000,00 KM - 1,80 KM; • 2.000,01 KM – 10.000,00 KM - 2,80 KM; • preko 10.000,00 KM - 5,00 KM. <i>*Naknade koje su navedene za korištenje trajnog naloga ne važe ukoliko klijent koristi jedan od paket računa</i>

3. Platne kartice i gotov novac		
3.1.	Izdavanje debitne kartice	- MASTERCARD WORLD DEBITNA KARTICA: - Izdavanje debitne kartice – bez naknade; - Mjesečna fiksna naknada za vođenje osnovne Mastercard World debitne u okviru paketa – bez naknade; - Mjesečna fiksna naknada za vođenje osnovne kartice – 0,99 KM; - Mjesečna fiksna naknada za vođenje dodatne kartice – 0,99 KM. - VISA CLASSIC DEBIT KARTICA: - Izdavanje debitne kartice – bez naknade; - Mjesečna fiksna naknada za vođenje osnovne kartice – 0,99 KM; - Mjesečna fiksna naknada za vođenje dodatne kartice – 0,99 KM. - VISA GOLD DEBITNA KARTICA: - Izdavanje debitne kartice – bez naknade; - Mjesečna fiksna naknada za vođenje osnovne VISA Gold debitne u okviru paketa – bez naknade; - Mjesečna fiksna naknada za osnovnu debitnu karticu – 5,99 KM; - Mjesečna fiksna naknada za dodatnu debitnu karticu – 2,00 KM.
3.2.	Isplata gotovog novca korišćenjem debitne kartice	- MASTERCARD WORLD DEBITNA KARTICA: - U zemlji: - Naknada za podizanje gotovine na bankomatima Nove banke i Atos banke – bez naknade; - Naknada za podizanje gotovine na Cash POS terminalima Nove banke na šalteru banke i u Poštama Srpske – bez naknade; - Naknada za podizanje gotovine na bankomatima i Cash POS terminalima drugih banaka u zemlji i inostranstvu - 2,5%, min.10,00 KM – od iznosa transakcije; - U inostranstvu: - Naknada za korištenje kartice u inostranstvu - 1,50% od iznosa transakcije - VISA CLASSIC DEBIT KARTICA: - U zemlji: - Na Cash POS terminalima Nove banke na šalteru banke i u Poštama Srpske-bez naknade; - Na bankomatima Nove banke i Atos banke – bez naknade; - Na Cash POS terminalima i bankomatima drugih banaka - 2,5%, min 5,00 KM od

		iznosa transakcije; - U inostranstvu: - Naknada za korištenje kartice u inostranstvu – 1% od iznosa transakcije. - VISA GOLD DEBITNA KARTICA: - U zemlji: - Na Cash POS terminalima Nove banke na šalteru banke i u Poštama Srpske-bez naknade; - Na bankomatima Nove banke i Atos banke – bez naknade; Na Cash POS terminal na šalteru i bankomatu druge banke - 3% min 10,00 KM od iznosa transakcije; - U inostranstvu: - Naknada za korištenje kartice u inostranstvu - 2% od iznosa transakcije.
3.3.	Izdavanje kreditne kartice	- Nije u primjeni
3.4.	Isplata gotovog novca kreditnom karticom	- Nije u primjeni
4.	Dozvoljeno prekoračenje računa	- Nije u primjeni

5.Ostale usluge povezane sa platnim računom i naknade povezane sa platnim računom (koje nisu prikazane u prethodnim elementima)

5.1.	Pasivna kamata	Bez kamate
	Održavanje neaktivnog tekućeg računa do visine pozitivnog salda	1,00 KM mjesečno
	- Studenti i učenici	0,50 KM
	- Invalidi i korisnici socijalnih primanja	0,50 KM
	- Penzioneri	0,50 KM
	SMS usluga* (priliv, odliv i upit na stanje) - MTEL	0,09 KM po poruci
	Ostali poslovi:	
	Dostavljanje izvoda na šalteru banke	Bez naknade
	Dostavljanje izvoda putem pošte	Bez naknade
	Prepis izvoda	2,00 KM
5.2.	Dostavljanje izvoda elektronskom poštom (e-mail)	Bez naknade
	Razni prepisi (potvrde, uvjerenja, opomene i sl.)	10,00 KM
	Izdavanje pisma namjere	50,00 KM
	Naknada za usluge pretrage Registra zalogu	5,00 KM po jednom kriteriju
	Gotovinske transakcije:	
	Uplata gotovine na lični račun	Bez naknade
5.3.	Podizanje gotovine	Bez naknade
	Paketi računa:	Mjesečno
	OSNOVNI PAKET - penzioneri	2,50 KM
	OSNOVNI PAKET – studenti	2,50 KM
	PAKET PO MJERI	5,99 KM
	PAMETNI PAKET	

		8,99 KM
	ZLATNI PAKET	16,99 KM
	PAKET ZA OSNOVNI PLATNI RAČUN – KATEGORIJA:	-Socijalna (RS) 1,50 KM; -Ostali (RS;FBIH) 6,99 KM.
	ODRŽIVI PAKET USLUGA ZA FINANSIJSKU INKLUZIJU (Federacija BiH i Brčko Distrikt)	3,70 KM
5.4.	Gašenje računa	Bez naknade
Prethodno navedene naknade su na snazi do 31.12. Banka zadržava pravo na promjenu prethodno navedenih naknada u slučaju promjene tarifa Banke, koje zavise od troškova koje Banka ima u pružanju usluga (kao što su troškovi materijala, troškovi kadrovskih resursa i drugi troškovi). Analizu troškova Banka obavlja jednom godišnje na isteku kalendarske godine. U slučaju promjene tarifa Banke, Korisnik će biti obavješten u skladu sa odredbama Ugovora i Opštih uslova poslovanja Banke sa fizičkim licima, kojim je definisana komunikacija između Banke i Korisnika i to najkasnije 15 dana prije početka njihove primjene. Tarife su dostupne na www.novabanka.com. <i>*Tarifa koja se naplaćuje za SMS uslugu, naplaćuje se uz telefonski račun od strane Mtel-a.</i>		